









AATATAACTATATTAATTTTTTTTTTTTATAAATTATTTAAATTAAAATTAAATCT
 -ATATTAATATATCAACTTTTTTTTTTTATTAATAATTTAAGTTACAATTCAATTC-ATTC
 AATATAAATATATTAATCTTTTTTTTTTTATAAATAAATTTAAATTAAATTATTTAAATTT
 GATATAAATATTTTAATTTTTTTTAATTATAACCTAATTTTAATAAAAGTTATATTT
 AGTATGAAAA-TTAAATTAAAATTAAATTT
 AA-AAACATATTAATTTTTTTTTTTATAAATATTTT-TTGAAATTAAAT
 AAGTCTTTTAAAT-TTCATTAATATATTTTATGATAACAAAATATTATCATAACATATATTTTTTTGATGA-TAAATTATTCTCATTA
 GTATATTTTAAATGGTTTATTAAAA-TAGCCCCCGTTTCTTAACAAATGTAGGTACTTTTCATTA
 AAATATTTTAACAACTTA-CAAAGTATATTTTGAATAACAAATATTATCATAGCA-ATATTTATTAATAAATTTAAATATTTTTCATCA
 AACATATCAATAATTTATTAAAATATACTTTGATAATAATATATTATAATAATATATTTTTTTAA-ATATTTTAATTATTTTCATT
 AAATATTTCTACTAATTTATTAA-ATTTATTTTGAATAACAACATGGTCTTGACATATGATTTGAAATAAATTAAATTATTTTCATTA
 AAA-ATTTTATAAATTTATTAAAATATATCTCGATATTAAAATTTTATCATAAATATCTACTTTTTTAC-TTAATTT
 T- TACTTTCCATTAAATTCTAGTTC



_1.bed_fm_1.bed_0_0_n.bed_g_1.bed_fm_2.bed_0_0_bcln.fa_al
size: 7395bp; fragments: 126; full length: 0 (>=6655.5bp)

After TEtrimmer 7395 bp










Before TEtrimmer 290 bp

TE: ltr_1_family_368

size: 290bp; fragments: 49; full length: 24 (≥ 261 bp)




After TEtrimmer ORF and PFAM domain plot



Dotplot

(windowsize = 25, threshold = 50.00 09/10/25)

nsus before TEtrimmer (bp)



TE consensus after TEtrimmer (bp)